

# Mo ma yen mmoa yen ho ma Mmɔdomma Mmɔfra Sukuu Nshyease!



Ɔɔɔfo/Abusua,

Wow, mmre tu amirika! Afrinshia ansaa na Mmɔdomma Mmɔfra sukuu nshyeasee kyere yen adesua nenkɔsoɔpa bebirebee. Mo ma yen nfa anigyeen ntwentwen yen ho. Saa neema yi na akyerɛkyerɛfoɔ pesɛ wɔn hunu ansaa na Mmɔdomma Mmɔfra sukuu ashe ase. Nsembisa ne nkyerɛkyere pii wɔ krataa yi akyi. Saa nkyerɛkyere yi be boa ama wa abɔfra anya mmoa ne nkosopa wɔ na abrabo mu. Ye de anigyeen ne nkitaho twentwen kɔpem mmre a ye ne wo abɔfra beshia!

## Ma abɔfra yi tumi...

- Ye nfonin adwinidee a' wɔde twerɛdua anaa adubre aye
- Tutu san hurihuri
- Di aduane ketewa bia ɛma ahɔden na yede fefa ya anumu

## Ma abɔfra yi tumi...

- Ne obi twetwe nkɔmmo
- De nsemfua a wɔde abom ka asem
- Nya nteasee fa adekodie ne nkyere a' efa ayese bi ho



## Ma abɔfra yi tumi...

- Nya fawohodie
- Ye asempefo
- Nya anigyeen fa adesua ho

## Ma abɔfra yi tumi...

- Twen ne mmre
- Kyere senea nea ne nkatee/timmɔbo
- Ene mmɔfra foforo di agoro pa

## Ma abɔfra yi tumi...

- Bisa nsemsem
- Tie me mmre biara mere kenkan nwoma anaa anasesem bi akyerɛ no
- Kyere nwoma atwerɛtwereɛde ne nkaneɛ



Se wohia abisadee bia a'ekyerɛ agodifoɔ anaa nsheshɛye biara bɔ mmɔden na fre yen wɔ : 508.799.ɛ1ɛ6 anaa se hwehwe yen wɔ <http://www.wfcp.worcesterschools.org/worcester-family-partnership>.

# Ye Krado, Mmoamoano, Kɔso!

**Kwan ben na wobe fa so ama wo abɔfra aye krado anaa se obe boaboa ne ho?**

## Kasa

Fa wo awofa kasa ka asem, kyere nea woye. Kasa ne kyere adekodie a wuhu wa wo anantenante mu anaa mmre a wode dadee ponko redi anantenante. Bisa nsemsem fa ye nkommodie nshaasee mmre a wone wo abɔfra wa nkommodie mu. To anasesem.

## Kenkan

Nya sima aduonu dabiara. Srasra nwoma korabea naawɔtwe biara. Kenkan ntweretweresem anaa anasesem a'wo ani gye ho biem, biem, ...biemu!

## To Ndwom

ene wo abɔfra nto ndwom. To ndwom mmre a'woreye adwuma. Ye ndwom a'eye na ekere nsemhunu. Fa enne a'ese ye ngyegye ho. Bo ndwom..

### Keka wo ho

Sa, Tu amirika, Hurihuri, Tutu wo nnan. Sra sra agodibea. Nante nante. Di agoro wa aboten dabiara.

### Tweretwere

Ma wo abɔfra nya anigyina mmre wore tweretwere ahyehyede ne atwerede. Hye nkuran, tu fo ma no nsoso nhwe se wobetumi aye nea woyere. Wo ne no nkammomu nye adwinnee nfonin.

### Di aduane a'ema ahoden pa

Di aduaba pa foforo ne nhahan nnuane. Dua nnuane wa wo aduane turo mu. Tu kwan ko akuafo dwadibea. Ka bomu noa aduane. Nya tweretoho a ekere aduane ketewa bia ema ahoden na yede fefa ya anumu. Ne wo abɔfra suasua aduane ketewa bia ema ahoden foforo pii.

### Hye nkuran na tu fo

Mmɔfra pese won ara sua adeye. Ma wo abɔfra nsua se onara beto ne zipper, potwom, na onara mma ne ho aduane adidibere.

### Ne wo abɔfra nkamɔ mu ni agoro

Mmɔfra sua adee ye mmre a'wo agodie mu. Di agoro pii, Sisi abankese, Di ahintahinta, na hwehwe se wobe sisi atwede dan, anaa se wobetutu wo nhahan nnuane turo mu. ene abɔfra yi nya anigye pa!

Se wohia nkyerekyere foforo bia hwehwe nsembisa yi wa: [www.earlychildhoodcentral.org](http://www.earlychildhoodcentral.org), [www.toosmalltofail.org](http://www.toosmalltofail.org), or [www.brainbuilding.org](http://www.brainbuilding.org).

